Innlent | Morgunblaðið | 21.5.2013 | 5:30

Andlát: Gissur Ólafur Erlingsson



Gissur Ólafur Erlingsson. *mbl.is/Kristinn*

Gissur Ólafur Erlingsson, löggiltur dómtúlkur og skjalaþýðandi, lést 18. maí sl., 104 ára að aldri. Hann var elstur íslenskra karlmanna er hann lést.

Gissur fæddist í Brúnavík við Borgarfjörð eystra 21. mars 1909. Foreldrar hans voru Erlingur Filippusson grasalæknir frá Kálfafellskoti í Fljótshverfi í Vestur-Skaftafellssýslu og Kristín Jónsdóttir frá Gilsárvöllum í Borgarfirði eystra.

Gissur lauk stúdentsprófi frá MR árið 1928 og stundaði um tíma nám í læknisfræði við Háskóla Íslands. Hann lauk prófi frá Loftskeytaskólanum 1941 og var löggiltur dómtúlkur og skjalaþýðandi.

Gissur stundaði m.a. sjómennsku á yngri árum og var loftskeytamaður á togurum og farskipum á stríðsárunum. Hann var stöðvarstjóri endurvarpsstöðvar RÚV á Eiðum 1952-65, stöðvarstjóri Pósts og síma í Neskaupstað 1965-70 og á Siglufirði 1970-72. Hann var umdæmisstjóri Pósts og síma á Seyðisfirði 1972-77 en fluttist þá til Akureyrar og var í hlutastarfi hjá Bæjarfógeta. Hann var eftir það búsettur á Siglufirði, þá á Selfossi, í Garðabæ og síðast í Reykjavík.

Hann þýddi nokkur leikrit og smásögur til flutnings í útvarpi og auk þess hátt á annað hundrað bækur, bæði skáldrit og fræðibækur. Einnig stundaði hann skjalaþýðingar að nokkru marki. Gissur var virkur í Rótaryhreyfingunni og var umdæmisstjóri hennar á Íslandi 1975-76. Hann var stofnfélagi í golfklúbbum Vestmanneyja (1938), Neskaupstaðar (1965) og Siglufjarðar (1970).

Gissur kvæntist Mjallhvíti Margréti Jóhannsdóttur 12. september 1931. Hún var fædd 22. október 1911 en lést 1972. Þau skildu. Hann kvæntist síðari eiginkonu sinni, Valgerði Magnúsínu Óskarsdóttur, 16. september 1944. Hún var fædd 2. desember 1917 en lést 2006. Gissur eignaðist sex börn með fyrri konu sinni og eitt með þeirri síðari. Afkomendur hans eru nú nærri 150.

HELSTU FRÉTTIR MÁLEFNI

Hver var Kobe Bryant?

Staðan svipuð og undanfarna daga

Hildur hreppti Grammy-verðlaunin

Hverfisgötuframkvæmdir voru vendipunkturinn

Hraun gæti komið úr kílómetralöngum sprungum

MEST LESIÐ Í GÆR Í VIKUNNI

1. Áhyggjur af starfsfólkinu
2. Neyddust til að lenda á Íslandi
3. Hraun gæti komið úr kílómetralöngum sprungum
4. Ekkert í kistunni
5. Hverfisgötuframkvæmdir voru vendipunkturinn
6. Staðan svipuð og undanfarna daga
7. „Lítur út eins og byrjun á langvarandi ferli“
8. Fólk er virkilega veikt
9. Gul eldgosaviðvörun á alþjóðaflug
10. Rúta fauk út af við Bolöldu

Nýjast á mbl.is »

Stór bílastæði flutt úr þinghelginni

Legu línunnar vísað til sveitarstjórnar

Minntust Kobe Bryants í leikjum næturinnar

81 látinn úr kórónaveirunni

Þekktur þjálfari og fjölskylda fórust í slysinu með Kobe Bryant

Morgunblaðið | Umræðan

Þingmenn sjá ljósið

Reynslan frá Neskaupstað 1974 skilaði sér seint og um síðir fyrir landið sem heild

Meira í Umræðunni »